



# NUNLØDI SIA NYE NYATAKAKA

● The Influence Industry Project



TACTICAL TECH

Localisation by Digispace Africa

Contributors:  
Theorose Elikplim Dzineku  
Abiwu Theodore  
Samuel Swanzy- Baffoe

# ALE KEE DUNYAHEHAWO FE ABLÖDZINUFOFOWO ZÃ NYE NYATAKAKA TSÓ BLEA NUNYEE?

Ate ñu akpó dunyahelawo fe boblododowo le afi sia fi. Tso nyatatakaka si ne yi vadoqe wò nyakakamónuwo, yiðe agbalé kakewo dzi va kó ñe wo uotro mɔnu.

Awó abe ame sia ame le nufom tso nya si le vevie na wò la ñu. Eye menye mɔnukpɔkpoe o. Ne nye be dunyahelawo fe ablödzinufofowo nya nuwo tso nuwò la, nenema kae woa blenuwòe ma. Ne nye be wo fiā hã be wòa xɔ wò abe lɔlñu faa, dzidqedéfonawo be na na yewo wofe akó alo able nuwò axéalo ahe wò da le akódafe la le akóda ñkeke la dzi.

Be nuwò na yi ñe wòfe akpa dzi la, nya tso nuwo kple ale si wòa tñj ku wo la nɔa bɔbɔe na wò. Dunyahelawo fe bubludodowo doa go tso nyatatakaka si ne gblé ñe megbe le wò agbe me, le intaneti dzi kple ñkume kple ñkume. Dunyahelawo fe ablödzinufofowo foa fu nyatakakawo tso ñuti wò tso te fe vovovowo eye woa zae atsɔ awó amerjutinyakakawo tso ñuti wò. Amerjutinyakaka siawo akpe ñe wo ñu woa nya houlilawo si adzó dzi nawo wu kple susu be yewoa tɔ ñku wo kple enya si wo toa dzi wò.

Kude wo amerjutinyakaka wo ñu la, ablödzinufofawo atenju ado dunyahelawo nya ñe aqebé to.

- Agbalévi aqebé si woatsɔ va afeme na wò.
- Nane si auã wo be naxó yewo fe ablödzinufofawo fe mɔwo.
- Bubludodo le "YouTube" alo dzidzifenukpɔm wo denjɔwo dzi.
- "Email" nya alo kafofo.
- Gɔmedqedé na houlila aqebé fe nyatakakadzrafofe.

Àñj tamebum be "bubludodo vevi aqebé megali tso wum oa? Tsɔe de tame be egbe fe kafom ablödzinufofawo mɔnuwo atenju azâ nyatakakawo tso wo numame kple nu si dzɔadzi na wò la si nadzi be ya yla.

Nu sia atenju anye nyatakaka si ma dze abe dunyahelawo ene abe nu si naflé le fiase aqebé me. Dzena le asiwo be na nya nusi wɔatsɔ wò nyatakaka awó vevietó ne nye be wò le ezâ ge be yewó ble nu wò hafi akódayi na qo. adañudzedze mɔñanu de nyatakaka bɔbɔ aqebé si houlilawo azâ si ake ñe amerjutinyakakawo atsɔ able akódalawo nu le xexeme.

## AFI KA DUTOFONUFOFOWO KPɔA NYATAKAKA TSOA NU NE LE?

Dunyahehawo, dunyagbl̄hawo, kple dunyahelawo fe ablödzinufofawo hiã wò ga zazâ numame, wò agbenɔñu, wò interneti zazâ nyawo kple bubuawo. Ale ke wowɔa kea ñe nyatakaka sia ñu? Mɔnu vovovowo li. Ate ñu anye nyatakaka nugbléfehadinamelawo, mɔñanu gã adzɔhemedɔwɔga, akódalawo fe nyatakakadzrafofe kple bubuawo woazâ atsɔ akpó wò nyatakakawo.

Nyatatakaka si "Detox" akódalawo fe mɔfianu ñe mɔnu bɔbɔ aqebé si houlilawo nɔzazam hea amewo ñe ñuti, kple susu be na tia yewo kple susu be yewo anya ale ke kple yeyiyi si wofe amenublemɔnuwo wɔadɔ ñe mía dzi.

## Mɔñanu gã adzɔhamedɔwɔga

Adzɔhamedɔwɔga abe "Google kple Facebook" nye nɔnu si dzi dunyagbl̄hawo toa heke ñe wofe nyatakakawo ñu. "Google kple Facebook" nye mɔñanu si boblododo dzɔhamenɔlawo zâna elabena wofe nyatakakawo sɔgbɔ ñe wo gbo.

Nyatatakaka xɔasi sia fia be adzɔdola siwo adi be yewoado boblo le "Google kple Facebook" – abe dunyahelawo kple dunyagbl̄hawo – ate ñu afle boblododo si atɔ ñku na wofe nukpɔlawo.

Dunyagbl̄hawo kple houlilawo zâna ga gedé tso wofe gakeviwo me le ñku tɔtɔ ame fe boblododowo me.

## NYATAKAKA NUGBLÉFEHADINAMELA KPLE DUNYAHELAWO FE AÐANUDOLAWO

Dunyahehawo fe ablödzinufofawo ate ñu akpó nyatakakawo tso ñu wò afle le nyatakaka nugbléfehadinamelawo gbo. Wonye adzɔhamedɔwɔgagâwo siwo si ame akpeakpewo fe nyatakakawo le le xexea me.

Dunyahehawo ate ñu atsɔ nyatakaka siawo anya nya bubuawo tso wofe akódalawo ñu. Tsɔ kpedé nyatakaka nugbléfehadinamelawo ñutɔwo wɔa wofe nyatakaka tso akódalawo ñu.

## MÇNU BUBUWO

Dunyahelawo fe ablôdzinu folawo ateu anya nyatakaka tso akôdalawo ñu le mçnu bubuwo dzi abe;

### Dzesidede akôda qasedi nuñlôqia wo

Le Ghana la, "Electoral Commission of Ghana" si nye akôdadôwo fe le Ghana lae dzraa akôdalawo fe nyatakakawo qo. Nyatakaka siawoe wotsa wâa akôdagbalê gâ le akôdayi. Eye woma nyatakaka sia kple dunyagblôhawo to "Inter-Party Advisory Committee (IPAC). Dunyagblôha qe sia qe le IPAC sia me de susu sia ta la, wofe asi sua akôdagbalê ga.

### Kpeqenuto nyatakakadzraðofe

Telefon kadomçnuwo le Ghana abe MTN, Vodafone kple AirtelTigo, nyatakakadzraðofe le wo sit so Ghanavi siwo zâna wofe dôwânuawo. Woate ñu adzra nyatakaka siawo na dunyagblôlawo alo amea kple wo. Le 2020 le kpeqenuto me la, akôdalawo xâ akôdîqinyawo tso houllawo gbo to wofe kafomwo dzi. Wozâ mçnu sia di amewo fe kafomwo eye wo tçñku wo do nuñlôqî da wo.

facebook

### Akôdada si wo wâ tso amenubeble

Le 2018 fe akôdada me la, dunyagblôha gâ eveawo, "New Patriotic Party" kple "National Democratic Congress" qo nuñlôqî si tâ ñku dumeviwo ku qe akô si woda tso amenubebble me.

Le dziququa fe nuñlôqîwo me ku qe ame siwo da akô kple houllila siwo qû dzi le akô siwo woda va yi le wofe nutome la, ne etsâ akôdala siwo do le 2012 me sâ kple 2016.

Nyatakaka si akôdadôwo fe kple nûgômekuku bubuwo qee fia be le fe 2012 fe akôdada fe nuñlôqî me la, ame abe 80.1 qe alafa dzi ye do da akô gake le fe 2016 me la, ameawo fe didi sia ate ñu anye be akôdada dzikpôlawo le nuto aqewo mekple mçdodowô fe manyomanyo so wôe ne nuto aqewo mekpo gome le akôdada mo o.

Nuñlôqia si le nyanya me na dunyagblôhawo.

Woate ñu ado boblododo tçxewo do ame siwo mekpo gome le akôdada me o.

Nububuwo abe afi si ne flea nu le, nu si medea de wo kadomçnuwo dzi, wô sukuðede fe qofe.

### AFÇDOFE 1: TRC WO GBESIAGBE MÇWO

Ne nye be wò nufela fe agbençu xâ asi na dunyahehawo fe ablôdzinufo, nu ka tae na tsœ atsake?

Ate ñu ana wo nyate fetoto agbalêvi alo wò kafomç fe gadzradofe Ômomo account gôdzô, yeyîyi aqewo la, ye fe kple ga ñutç nenyé efle nu le nudzrafegâ alo wo afelika fe nudzrafe.

Edze na wò be na butame zi eve hafi na gedé agbalême be yana wo nyatakakawo. Ne edzi be ya nya ale si woaza ye fe nyatakaka atsâ akpede ablôdzinufo fowonu la, ekema xle nuñlôqî sia.

## NU KAE NYE KADODOMỌNUWO GBLĀ TSO NUNYE?

Đee ne ku nu gɔmɛ tso nusi yame fe nɔnɔmɛ fe tɔtɔ qɛna fianaa? Đee nèzāna ylido dzesi le wò "Facebook" nujlɔđi me atsɔ afia nu si dzi mexɔse oa? Nu siawo le qidim abe nyatakaka si me afɔku mele o, gake n̄ utinyatakakawo abe esiawo ene atenju "ade nu gede tso nuwò de go" na dunyagblɔhawo siwo le wo dim.

To ɔku lelē qe wo nujlɔđiwo nu le kadodomɔnuwo dzi, adzɔhamedɔwɔgawo li si atenju awɔ wò nat asi – aqanye be ne lɔ dzikukpɔkpɔ alo nublanui nyawo, blɔtɔ, antididi amedede, alo aleke ne kpo nya aqee. Dunyagblɔha gedewo le Ghana, vevitɔ NDC kple NPP uu tefɛ de Facebook na wofe yometila gedɛ ge sia nye tefɛ si amewo gblɛa wo feafqofewo qo. Wò nujlɔđi nyui alo negative si nàŋlɔ de nujlɔfe le nyajlɔđi si dunyaheha aqe ɔlɔ nye kpedodzi nu na nujlɔđi si woato ɔku aŋlɔ na wo.

Mɔnu sia tɔ asi nu dz adzi nawò kudé nu si negblɔa le kadodomɔnuwo dzi (kple alesi ne lè gblɔm) wo yɔnɛ be "mɔdjanu toqodɔ". "Toqodɔ" amewo fe kadodomɔnuwo atenju akpede wò ɔnti. Ate ɔnu aga kpede ablɔdzinufofowo nu be woa nya nu si akɔdalawo lɔ, eye atenju aga atɔ asi dunyagblɔ hawo fe amenublelawo be woa nya ame si le megbe na dunyahehe fe nujlɔđiwo.

Nenyebɛ elé ɔku de nya si gblɔm amewo le le "Twitter" dzi tso Eɔlevy alo qee wɔnya Aisha Huan le dukɔa me ale ega kpɔtɔ li, ablɔdzinufofo atenju, le kpɔđenume, awɔ nujlɔđi etɔ: Đeka atɔ ɔku amewó fe nufofo tso nu qɛka ɔnti, eye qɛka qɛka na ame si wó nukpɔsusu sesɛ le le mɔ qɛka alo bubuwo dzi.

Mɔnu bubu si ablɔdzinufolawo xoa wo nyatakaka le wo internet gomekpɔkpɔe nye be wóa do bubludodo vovovo alo "email".

Mɔnu sia ɔkɔe nye A/B fe dodokpɔ.ablɔdzinufolawo ayi dzi alé ɔku de nyagbewo, amedede kple nyatakakawo si auanya wò be na lɔ, alo na ma nuwo de wò kadodomɔnuwo dzi. Le veviedodo me la, kadodomɔnuwo fe nnujlɔđi si ame dea ɔnɛ la aqe nu si nélɔ kple esi mélɔ o nu. Dunyagblɔhawo kple dunyahehawo ate ɔnu azã.



Adzɔhamedɔwɔgawo ma nya ye sia yi be wò le ɔku lém de wò kadodomɔnuwo fe agbenɔnɔnu o si wɔe be asesɛ hafi na nya be wò le "toqodɔ" ye. Ehiã be nàsusu nu sia ne nye be ele adze qom kple ame aqe le internet mɔnu abe "Twiter" alo ablɔdzi "Facebook" le asi wò alo efoa nu le ablɔdzi "Facebook" habɔbɔwo me wò nujlɔđiwo kple nuqodjɔwo atenju anye nusi w9a zã atsɔ ase nyasi na di be ya gblɔ tso dunyahehe nyawo ɔnu alo nu si nasusu tso nya siwo nu.

Nu kae nèwɔ atsɔ atrɔ mo na wò kadodomɔnuwo kple wò internet fe zazã? Dzudzɔ kadodomɔnuwo dzi tsatsa abe ale si nèwɔnɛ ene. Mehia be nàde nu dzedodɔ si le edzi yim le kadodomɔnuwo dzi o. nyae bena nu si wɔm nèle le kadodomɔnuwo dzi la, dunyagblɔhawo le edzi atsɔ wo awɔ boblododo si atɔ ɔku o.

## AFɔđoFE 2: DE DZESI WÒ KADODOMỌNUWO FE DZODZROWO NU

AfɔđoFe vee aqewo li si atenju azã le wò kadodomɔnuwo dzi si atenju aqe alesi wòa zã wò nyatakaka atsɔ atrɔ asi dunyahehe fe bubludodo si na xɔ.

Kpɔwò ameŋutinyanyakaka si adawò de mɔdzi natɔrɔ asi le bubludodo mɔnuwo nu alo na tutu wò dɔ si wɔ le wò ɔntinyame le tefɛ vovovo si awoe be kadodo tɔxɛ aqeke maga nɔ wò kple wò internet dɔwɔ me o.



## ĐEE MEL᷑ BE MA MA NYATAKAKA WOA?

Edze be dunyagbl᷑hawo na bia wò hafi ax᷑ wò natakaka. Sewo le Ghana ku de nu sia ḥu. "The Data Protection Act of 2012 nye se siawo domet᷑ qeka.

Gake ne et᷑ asи "me l᷑ "le nyatakakadzrađofe, alo nyatakaka, atenu anye be menya nyatakaka si tututu ne le yaylam la ne l᷑ be ya ts᷑ na wò o. Agbalēvi si wonl᷑ kuđe ame ḥut᷑ qede fe qđo siwō me mek᷑ o alo wò yla atenu awęe be asese hafi wòa nya nyatakaka si wox᷑ kple nu si wòa ts᷑e awō.

Atenu anye be èkp᷑ bubludodo si kpl᷑ na wò do le afi sia afi le internet dzi. Menye nudogodenunue o. Adz̄hamedɔwɔga wo zāa ḥutinya kple fififi dɔwɔnuwo (kple dɔwɔnu bubuwo) ts᷑a nya nyatakaka si me amewo le tsatsam le internet dzi alo na ke qe mɔnu bubuwo nu le kafom᷑ dzi. Dɔwɔnu siawó nye mɔnu si bubludolawo blea nu wò kple bubludodo si t᷑a ḥku wò.

Dunyahehawo atenu akpl᷑ wò nyatakaka do le wòfe "Facebook" bubludodo doa ka kple wòfe nyatakakadzrađofe, le kpɔđenju, kpɔ nyatakakadzrađofe fe akpa siwō ne dena, abe sukudede fe qđo alo nunana agbalēvi. Le nutsotso sia zazā me la, wóa teju at᷑ ḥku wò kple bubludodo wó da qe nyatiwo, eye bubludodo sia tutu adze le nyatakakadzrađofe si me do fome kple nyatakaka siwo me ne le tsatsam le.

Togb᷑ be dɔwɔfe siwo wɔa nyatakakadzrađofe dze be abia wo tiatia be na wɔ nu sia, ye sia yi la, èt᷑a asи "mel᷑ nu sia nu" elabena nusia nye mɔ kpui si dzi na to akp᷑ nyatakaka si dim nè le. Ne ewɔ nu sia la, atenu abu ḥuse de nyatakaka siwō yłam ne le la dzi.

Ye adewo yi la, qe vevesese fe af᷑ adewo na tsi nyatakaka siwo ḥu. megal᷑ de nyatakaka siwo elabena wova wò kafom᷑ fe ḥkume o, tsa eye nàdi nyatakaka si nèdi.

Ye sia yi la, xl᷑ nya si dzi wobe nàl᷑ qo eye nàse egɔme be nu si dɔwɔna siawo ate ḥu alo mazā wò nyatakaka awō o. Le nu sia wɔwɔ me la, ele qofe be nàlé ḥku qe wò ḥut᷑ fe agbenɔnɔ ḥu eye awęe be wò nyatakakawo le dedie.

## AF᷑ĐOFE 3:

Be na do ḥgɔ na internet fiafi siawo zām dunyagbl᷑hawo le la;

- Zā adzame nyatakakamedzodzro mɔnu bubuwo: Nenyebé ele Mozilla Firefox zām la, ekema t᷑ ası tef e qe wò "search bar" la, eye nàgat᷑ ası "New Private Window". Àgate ḥu azā wò keyboard fe mɔkpui ats᷑ avu Firefox nyatakakadzrađofe dokusit᷑. T᷑ ası Ctrl+Shift+P dzi zi qeka be nàuu nyatakakadzrađofe dokusit᷑ le Firefox. Le Windows, Linux, alo Chrome fe dɔwɔwo me: T᷑ ası Ctrl+Shift+n. Nenyebé èle Apple fe computer zām la, ekema t᷑ ası ⌘+Shift+n.
- Wō nyatakakamedzodzro de ḥgɔwo abe "Privacy Badgar" kple "Ublock Origin" be nanc ḥdzɔ na fiafito siawo. Esi wò nye be nyatakakawo me tsatsa de ḥgɔ, àga teju akp᷑ bubludodo siwo at᷑.
- Da "Do no track" (Me ga gede eme o) le wò nyatakakamedzodzro fe af᷑đofewo. (nyatakakamedzrowo me dze be woa l᷑ nu sia o, gake edoa dzesi da be nuwó mele edzi yim nyuie o, ne nye be wó ge qe wò nyatakaka wome). Le Google Chrome la, le qusi kpa dzi le dzifo la, t᷑ ası "More : Settings" dzi. T᷑ ası Privacy and Security > "Cookies" dzi eye le akpa bubu dzi la, nyatakaka. Eye nàda "Do not track" mɔbiabia kple wò nyatakadzrađofe tsitsi.
- Zā nyatakaka si Detox Kit kple nu bubuwo si Tactical Reach he qe goats᷑ akp᷑ ḥusē qe bubludodo fe fififi siawo nu.

## ALEKE DUNYAGBL̄HAWO FE BUBLUDODO TĀ NKUMEE?

Kadodom̄nuwo kp̄a nyatakaka gedē si hiā tso ak̄dalawo nu, eye nu sia wōx̄e be wō zua asix̄fe gāw̄ na dunyahehawo fe abl̄dzinufolawo be wōa do bublu.

Dunyahehawo fe abl̄dzinufofowo aten̄ azā “Facebook” si t̄e nye “Instagram”, “Google” si t̄e nye “YouTube” kple “Google Search” kple “Snapchat” at̄ ḥku wō kple bubludodo le gowo me abe wō fe tefē si n̄ le kple wō ḥutsu alo nȳnu nyenye.

Gake wōa ga ten̄ azā nyatakaka vevi aqewo abe nufō siwo me ne dea nu le wōfe m̄dāju wodzi abe nu si ne l̄alo foa nu tso.

Ts̄ kp̄e ḥua, kadodom̄nuwo wō nu x̄ asiwō na dunyahehawo fe abl̄dzinufofowo.


Aten̄ anye be mé nyabe “Facebook” dea asi dunyahehawo nu be wōa da wōfe ak̄dalawo fe ḥk̄ d̄ “Facebook” kple susu be yewo aten̄ aqo yewo fe bubludodowō q̄ ame siwo le yewo fe agbalē dzi.

Gawu la, “Facebook” de asi dunyahelawo fe bubludolawo nu be wōa t̄ ḥku ame siwo fe amenjutinyakakwo s̄ kple esiwō le wōfe agbalē dzi.

Le kp̄deñu me, nenyebé NDC alo NPP fle boblododowō le facebook ḡb̄ la, m̄nukp̄k̄ sua wo si be woakp̄ wōfe dunyagbl̄hamen̄lawo, ak̄dagbalē ḡ si wox̄ tso ak̄dadz̄wōfea ḡb̄; de facebook me. Facebook fe d̄wōfea yia edzi zāna nyatakaka sia wōa boblododo si at̄ ḥku ame siwo fe ḥk̄ le agbalē la dici eye wole wōfe kadodom̄nu la zām.

“Facebook” ga kp̄de dunyahehawo fe abl̄dzinufofō be wōazā m̄nukp̄k̄ eye wōawō bubludodo si at̄ ḥku ame siwo si susume n̄nōme le. “Cambridge Analytica” fe nya fiā ale si nyatakaka dralawo zāna “Facebook” fe nyatakakawo ts̄a ma ak̄dalawo q̄ ha vovovovo me kuđe wōfe amenjutinyakakawo si wō ḡ kuđe ale si wō fia amewo be wōa fonu le abl̄dzi, veviedodot̄e, al̄ q̄ nya dici.

Abe ale si PenPlusBytes’ de nuñl̄di aq̄ de go tso kadom̄nuwo kple dunyagbl̄hawo fe abl̄dzinufofō le Ghana ḥutia, hafi dunyagbl̄hawo fe abl̄dzinufofō nađo k̄k̄fe le fe 2016 fe ak̄dayi la, kadodom̄nuwo nye tefē si dunyagbl̄nyawo abedukpl̄la la fe nufo na duk̄a si m̄eȳna be “State of The Nation’s Address”, dunyagbl̄hawo fe dzre sue wōwō le wo n̄newo dome, dzulise fe nyawo, amewo fe nugbegbl̄ewo wōwō si ana be womade dzesi ame aq̄ abe ak̄dala ene o, dukpl̄la fe nublanuikp̄k̄ si dukpl̄la Mahama na Montie trio eye gedēwo fo nu tso nu sia nu le kadodom̄nuwo le.



Ts̄ kp̄deñu kae nye COVID 19 dzesidēde ak̄dalawo kple bubuawoe nye nya siwo x̄ kadodom̄nuwo ku q̄ fe 2020 fe ak̄danyawo ḥuti.

Esi amegeđe se “Cambridge Analytica” ḥk̄ la, m̄nū sia, eye amewo l̄e, eye wōle ezām le adz̄hamedwōgawo be wōa wō na nye yewo fe ak̄dala.

NB: Le Adamekpr̄x 2019 la, adz̄hamedwōgawo abe “Facebook, Twitter kple Google” le asi t̄t̄r̄ wōm le wōfe amenjutinyakakawo kuđe dunayhehawo wo bubludodo le wōfe kadodom̄nu dici.

Be na q̄devi gedē nunyat̄e le dunahēhawo fe bubludodo nyawo me la, ekema kp̄ nuñl̄di sia da:

- “Facebook” fe bubludodowō xl̄fe.
- “Google” fe nyatefetoto nuñl̄diawo.
- “Snap” fe dunyahehe fe bubludodowō xl̄fe.

Ate ḥu azā nuñl̄di siwo ak̄p̄ ḡ home si abl̄dzinufofō zāna wōa bubludodo, m̄nū ka dici, kple nuveviwo agb̄ss̄m̄nuwo le zazām ts̄a t̄a ḥku nyatakakawo. Kple d̄wōnu siwo la, ate ḥu ak̄p̄ nyatakaka ku q̄ ga home si zām NDC kple NPP q̄ internet boblododo siwo ḥu.

Nyatakaka siwo akpe de ḥuwō be n̄nya nu sin a wole internet dici kple ale si n̄awō be dunyagbl̄hawo fe boblododo siwo matu wō o.

Gake nyatefetoto fe m̄dāju siwo me le mia fe duk̄wo si me wo da asi de dunyahehawo fe bubludodowō.

Ate ḥu ak̄p̄ bubludodowō kp̄ d̄wōna siwo afonu bubu tso “Facebook” fe bubludododz̄rādofe alo n̄a x̄ “Ame kae t̄ ḥkum be wōa kp̄de nuwo le dunyahehawo fe bubludodo le “Facebook”. “Who targets me” alo ame kae t̄ ḥkum ate ḥu akpe de ḥu wō le wō internet zazāwo me.

## NYATAKAKA NUGBLĒFEHADINAMELA KPLE DUNYAHELAWO ALEKE ABLÖDZINUFOLAWO NYA AFI SI ME TSITRE ĐO (NKUME KPLE NKUME) FE AĐANJUDOLAWO

Wò nɔfe gblɔ nya gedε tso nu wò atεju agblɔ nya siwo le vevie na wò la. Nenema kae nyatakaka tso afi si na yi la nu.

Wò nkume le ahano fe aqε le Fida fe zāme alo subɔsubɔwofe sɔlime alo masalasi, ate nju afonu tso wò agbenɔnɔ kuðe nya vevi aqεwo nu, si le vevie na dunyahehawo fe ablɔdzinufofo. Nenyebε ele uwo dam abe Uber, Bolt ate Yango eye ele wo "google" fe mɔtate alo mɔtata mɔnu bubbuwo le wò kafomɔ dzi la, ele wò nɔfe kaka.

Ne nye be wò nya akpa si dzi nè le la wóá tɔ nkum wò kple nya aqεwo alo wó ma bu wò tsitretsiðarju o. Wò nɔfe nyatakaka me nye nya si kuðe wò nɔfe le xexea fe nɔnɔmetatadzi dede o.

Ewɔa nɔnɔmetata tso nu si ne lɔ la nu kple nusi dzɔa dzi na wò. Le kpɔðerju me la, nenyebε esi wo "location" dzi eye nèzɔ tso afeme yi qe dɔwɔfe alo asime gbe sia gbe la, ekema woate nju anya afi si nèlε eye nèwɔa dɔ le eye dunyagblɔhawo awɔ boblododo siwo atɔ nkum ame abe wò ene. Wò nɔfe nyatakakawo tɔa nkum ame le akɔda ablɔdzinufofo qe sia qe me kloε le xexeame.

Ablɔdzinufofa gedε zā mɔðarju gāwo le wófe bublododow me atɔ tɔ nkum amewo (kuðe afi si nè yi kple afi si nè le), eqanyε du gā aqεme, nutome, alo ame sia ame fe afekɔ.

Mɔnu vovovowo li si wóá tenju atɔ nkum ame le efe nɔfe gake etɔ bɔ wu eye wónye:

- Kpɔtɔtɔ de xexea fe akpa de sia qe kloε (abe xɔ veviwo) si auā dunyahehawo fe nyawo be wòa dze eye amewo ato eme ado. Nu sia fia be NPP kple NDC ate nju awɔ boblododo aqε si atɔ nkum tefewo abe Ashanti alo Volta nutome alo nuto sue si le kɔ aqεme abe "Accra New Town". Le go sia me la, nenyebε èdole afeme eye nèyi nuto ma me eye nèlε wò internet la zām la ekema adze dunyagblɔhawo fe nyawo xɔxɔ qe wò kafomɔ dzi.
- Dzesidede akɔdalawo fe nɔfe kuðe wofe wofe abe posudɔwofewo, be woa tɔ nkum dunyahehawo fe nyawo

Me nye adzɔhamedɔwɔgawo koe de nɔfe le dunyahehawo fe ablɔdzinufofo fe dɔwɔna me eye tɔa nkum amewo fe nɔfe o. Adzɔhamedɔwɔga bubuwo siwo hā xɔa amewo fe nɔfe nyatakakawo tɔa nyatakaka sia wo na dunyagblɔhawo.

"Weather Channel App" dea amewo fe nɔfe qe go na dunyahehawo fe bublododow eye "Snapchat" nye kadodomɔnu bɔbɔ si dunyagblɔhawo zāna tɔa nkum akɔdalawo kple bublododo sia wo. Le Ghana la, Ghanapost (GPS) mɔðarju la ate nju ana dunyagblɔhawo nyatakakawo be woatsɔ atɔ nkum amewo.

### AFɔĐOFE 5: ĐE ALESI AMEWO NYA AFI SI NÈLE LA DZI

Đae nele susu w m be ya kpɔ gome le dunyahetakpekpewo alo dae ne yi na akɔdafea? Đe afɔ aqε si tsi dunyahehawo fe nkum tɔtɔ amewo fe nɔfe.

Tutu wò nɔfe fe afɔtεfewo le wò kafomɔdzi. Ye aqεwo yi la, nu sue aqεwo abe nàtsi wò "location" alo nàzænenyebε wohiñ ko, nyenyebε àdi be yeada nane qe wò kadodomɔnuwo dzi la, ekema mègana wò nɔfe qj o alo nàylə wò nɔfe.



# NU KAE MA WC?

## NA WOASE WÒ GBE.

Ne edzi be ya kpc ñuse dë alesi wôle wò nyatakaka yaylawo zäm le akdayiwo la, atenu awɔ kpekpedeñu ađe ne nye be eđe gbefä nya sia.

## AFOĐOFE 6: FO NU

Fo nu alo ñlõ gbalë na Sewotakpekpemendaalo mɔmefia si le wò nutome eye na biawo alesi wôle wò nyatakaka zäm le ablɔdzinufo fo me.

Ne nye be etsç dë le eme la, abe ame fe nɔfe ñutinyatakakawo le kpcdeñu me, ñlõ agbalë na akoda dɔwɔfe eye na na woanya wò seselelame.

## WC TIATIA

Mɔnu sesë si ablɔdzinufolawo le zazam la atenu ađe dzilewo fo k u d e mɔnu vevi dëka si nye demokrasi – si nye ametiatia mɔnu. Ne nye be ese ale si wó le wò nyatakakawo zäm le nuwo blem le ametiyi la, atenu awɔ tiatia vovovowo. Ne edzi be ya do ñuse amewo la, ekema dë gbefä nya sia.

## GBLÑ YA SIA NA WO NUTOMETCWO

Fonu, na xibwo kple fomet tso ale si wó le wò nyatakakawo zäm le agblɔdzinufo fo yeyiyi eye alesi woa trɔ ale si wó tɔa ñku wó.

Ne nye be amewo nya la, nenema ke zii tɔtɔ afoxla nya la, eye anɔ eme be ewoa kpc egbo.

De susu sia ta la, ma mɔfiamē sia kple amebubuwoɛ.

